



**CRNA GORA  
DIREKCIJA ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA**

**PREDLOG PRAVILNIKA**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O  
UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI  
DIREKCIJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA**

**Podgorica 2024. godine**

Na osnovu člana 28 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, br.78/18, 070/21 i 052/22), na predlog direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka, Vlada Crne Gore na sjednici održanoj ----- 2023. godine, u t v r d i l a je

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O**  
**UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI**  
**DIREKCIJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA**

**Član 1**

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za zaštitu tajnih podataka broj 01-392/21 od 17.6.2021. godine, u članu 3 stav 1, alineja 12 briše se.  
Dosadašnje al. od 13 do 19, postaju al. 12 do 18.

**Član 2**

U članu 7 stav 1 mijenja se i glasi „Za izvršavanje poslova iz djelokruga Direkcije sistematizuju se radna mjesta za 28 izvršilaca i to:“

Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 4 dodaje se novo radno mjesto redni broj 4a koje glasi:

<b>4a</b>	<b>Samostalni savjetnik I – za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima</b>  VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka, – najmanje tri godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo A2), – poznavanje rada na računaru (Word, Internet)	<b>1</b>	<b>Vrši poslove koji se odnose na:</b>  – podnošenje nadležnom organu zahtjeva za vršenje bezbjednosne provjere lica za koje je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima; – vođenje evidencije dostavljenih izvještaja o izvršenoj bezbjednosnoj provjeri, sa preporukom za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima i njihovo odlaganje uz predmete; – vođenje evidencije o podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima, izdatim i oduzetim dozvolama – pružanje pomoći u vezi sa izdavanjem i produženjem važenja dozvole za pristup tajnim podacima i korišćenjem tajnih podataka; – pripremanje izjave o postupanju sa tajnim podacima, obezbjeđivanje potpisivanja izjave i njeno odlaganje uz odgovarajući predmet; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
-----------	---	----------	--

Radno mjesto pod rednim brojem 5, u koloni „Opis poslova radnog mjesta“ poslije alineje 8, dodaje se alineja 9, koja glasi:

„- pripremanje izvještaja i praćenje realizacije programa i projekata financiranih iz sredstava IPA“.

Dosadašnja alineja 9, postaje alineja 10.

Radno mjesto pod rednim brojem 6, u koloni "Naziv radnog mjesta i uslovi za obavljanje poslova", riječi "Samostalni savjetnik II" zamjenjuju se riječima: "Samostalni savjetnik I", a u alineji 3 riječ: "dvije", zamjenjuje se riječju: "tri".

Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 7 dodaje se novo radno mjesto redni broj 7a, u koloni " broj izvršilaca ", broj" jedan, zamjenjuje se brojem: "2", a u koloni „opis poslova“ alineja 3 mijenja se i glasi:

„- bezbjednosnu akreditaciju registara i kontrolnih tačaka iz člana 77 st. 2 i 3 Zakona o tajnosti podataka.“

Poslije radnog mjesta pod rednim brojem 12 dodaje se novo radno mjesto redni broj 12a koje glasi:

<b>12a.</b>	<b>Samostalni referent – za informatičke mjere zaštite tajnih podataka</b>  – IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – najmanje dvije godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo A2), – poznavanje rada na računaru (Word, Internet)	<b>1</b>	<b>Vrši poslove koji se odnose na:</b>  - Učešće u pružanju informatičko tehničke podrške korisnicima informaciono komunikacionih sistema Direkcije za zaštitu tajnih podataka (help-desk), - Učešće u instalaciji operativnog sistema i nadogradnji istog, - Učešće u instalaciji drugih aplikativnih sistema potrebnih za rad u Direkciji, - Ažuriranje web stranice Direkcije, - Dodavanje i administriranje korisničkih naloga na portalu za obuku korisnika za primjenu Zakona o tajnosti podataka, - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
-------------	--	----------	--

Radno mjesto pod rednim brojem 14 mijenja se i glasi:

<b>14.</b>	<b>Samostalni savjetnik II za (CS/CIRT)</b>  – VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,	<b>1</b>	<b>Vrši poslove koji se odnose na:</b>  - pripremu stručne osnove za izradu odgovarajućih djelova informacione bezbjednosti;
------------	---	----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanja engleskog jezika (nivo B1)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- učestvovanje u izradi sporazuma, platformi i akcionih planova;</li> <li>- organizovanje sastanaka u cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sprovođenja usvojenih strategija i akcionih planova;</li> <li>- održavanje i ažuriranje sadržaja na portalu CIRT.ME, materijalima vezanim za bezbjednost prilagođenim novim trendovima i aktuelnim dešavanjima (savjeti, upozorenja, obavještenja, gostovanja, smjernice, priručnici, prezentacije);</li> <li>- prijem prijava podnesenih od strane institucija;</li> <li>- vođenje evidencije i statistike prijavljenih incidenata;</li> <li>- vođenje naloga Odjeljenja na društvenim mrežama;</li> <li>- učestvuje u organizovanju događaja, seminara, konferencija;</li> <li>- predlaže i priprema publikacije i promotivne materijale za potrebe Odjeljenja</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
--	---	--	---

Radno mjesto pod rednim brojem 19, u koloni "Naziv radnog mjesta i uslovi za obavljanje poslova", riječi "Samostalni savjetnik II" zamjenjuju se riječima: "Samostalni savjetnik I", a u alineji 3 riječ: "dvije", zamjenjuje se riječju: "tri".

Radno mjesto pod rednim brojem 21 mijenja se i glasi:

21.	<p><b>Viši savjetnik III za (CS/CIRT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti društvenih nauka,</li> <li>- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u VII1 ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja,</li> </ul>	1	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prati i analizira izmjene propisa iz oblasti informacione bezbjednosti;</li> <li>- učestvuje u pripremi analiza, izvještaja i drugih materijala i publikacija;</li> <li>- priprema sporazuma o saradnji sa drugim organima;</li> <li>- učestvuje u pripremi Godišnjeg izvještaja o radu Odjeljenja;</li> </ul>
-----	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A2)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- priprema platformi i akcionih planova;</li> <li>- učestvuje u izradi tenderskih dokumentacija za potrebe Odjeljenja;</li> <li>- postupa po zahtjevima za mišljenja koje se upućuju Odjeljenju;</li> <li>- učestvovanje u izradi preporuka i smjernica za informatičku bezbjednost i zaštitu informacija u sajber prostoru;</li> <li>- organizovanje sastanaka u cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sprovođenja usvojenih strategija i akcionih planova;</li> <li>- podizanje nivoa svijesti u dijelu promocije sigurnog korišćenja interneta;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
--	--	--	---

Radna mjesta pod rednim br. 22, 23 i 24 brišu se.

Radna mjesta redni brojevi od 25-28 postaju radna mjesta 22-25.

#### **Član 7**

Raspored službenika saglasno odredbama ovog pravilnika izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

#### **Član 8**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Direkcije, a nakon utvrđivanja od strane Vlade Crne Gore.

Broj: 05-

Podgorica, \_\_\_\_\_ . godine

Stupa na snagu: \_\_\_\_\_ . godine

**DIREKTOR**

**Savo Vučinić**



**CRNA GORA**  
**DIREKCIJA ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA**

**P R A V I L N I K**  
**O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI**  
**DIREKCIJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA**

*Podgorica 2021. godine*

Na osnovu člana 28 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, br.78/18), člana 159a Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list CG“, br. 002/18, 034/19 i 008/21) i člana 18 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 118/20, 121/20, 001/21, 002/21, 029/21 i 034/21), na predlog direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka, Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 11. juna 2021. godine, **u t v r d i l a j e**

**P R A V I L N I K  
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI  
DIREKCIJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA**

**I OPŠTE ODREDBE**

**Član 1**

Ovim Pravilnikom se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija Direkcije za zaštitu tajnih podataka (u daljem tekstu: Direkcija) i utvrđuje broj i vrsta organizacionih jedinica, sadržaj grupa poslova koji se vrše u unutrašnjim organizacionim jedinicama, ukupan broj službeničkih mjesta, broj i sistematizacija službenika u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica, uslovi za vršenje utvrđenih poslova, opis utvrđenih službeničkih mjesta i zapošljavanje pripravnika.

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**II ORGANIZACIONE JEDINICE I SADRŽAJ GRUPA POSLOVA KOJI SE VRŠE U  
UNUTRAŠNJIIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA**

**Član 2**

Organizacione jedinice Direkcije su:

1. ODJELJENJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA
2. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA
3. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU BEZBJEDNOST I ODGOVOR NA RAČUNARSKE INCIDENTE (CS/CIRT)
4. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

**Član 3**

**1. ODJELJENJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA**

***U Odjeljenju za zaštitu tajnih podataka***

*Vrše se poslovi koji se odnose na:*

- obezbjeđenje primjene standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka;

- koordiniranje aktivnosti koje obezbjeđuju zaštitu tajnih podataka povjerenih Crnoj Gori od strane drugih država i međunarodnih organizacija i predlaganje mjera u cilju poboljšanja zaštite tajnih podataka;
- inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o tajnosti podataka u pogledu primjene mjera zaštite tajnih podataka i primjenom međunarodnih ugovora, sačinjavanje izvještaja o inspekcijskom nadzoru, preduzimanje upravnih mjera i radnji u cilju otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom;
- sprovođenje postupka po zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima i izdavanje NATO i EU sertifikata za pristup NATO i EU tajnim podacima, postupka za ograničenje ili prestank važenja dozvole za pristup tajnim podacima (poslovi upravnog rješavanja), vođenje evidencije o podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima, izdatim i oduzetim dozvolama, NATO i EU sertifikatima;
- izradu i ažuriranje Plana zaštite tajnih podataka;
- preduzimanje mjera radi obuke korisnika tajnih podataka i organa za postupanje sa tajnim podacima u skladu sa standardima i propisima, izradu odgovarajućih obrazaca za implementaciju Zakona o tajnosti podataka i vođenje evidencije realizovanih obuka;
- vođenje Centralnog registra NATO i EU tajnih podataka nadležnog za nadzor i kontrolu svih NATO tajnih podataka na državnom nivou i saradnju sa podregistrama tajnih podataka u Stalnoj misiji Crne Gore pri NATO i Misiji Crne Gore pri EU, posredstvom kojih se vrši razmjena tajnih podataka sa NATO i EU;
- evidentiranje NATO i EU tajnih podataka koji se prosleđuju Crnoj Gori, diseminaciju i dostavljanje NATO i EU tajnih podataka korisnicima, u skladu sa standardima i propisima iz oblasti tajnih podataka i vođenje posebne evidencije NATO ATOMAL tajnih podataka;
- pružanje stručne pomoći radi ispunjavanja bezbjednosno-tehničkih uslova u organima i organizacijama za rad sa tajnim podacima, ustanovljavanje i vođenje registara, podregistara i kontrolnih tačaka, akreditovanje i odobravanje njihovog rada;
- pripremu i ažuriranje Instrukcija za rukovanje NATO i EU tajnim podacima;
- redovnu unutrašnju kontrolu nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka u Direkciji;
- usvajanje planova zaštite tajnih podataka za organe i organizacije u čijem radu nastaju tajni podaci ili ih koriste;
- informisanje strane države odnosno međunarodne organizacije o bezbjednosti stranih tajnih podataka koje je Crnoj Gori predala strana država, odnosno međunarodna organizacija;
- pružanje pomoći u vezi sa primjenom Zakona o tajnosti podataka i primjenom međunarodnih ugovora;
- kontinuiranu saradnju sa NATO Kancelarijom za bezbjednost (NOS) i Kancelarijom za bezbjednost Generalnog sekretarijata Savjeta EU (GSCSO), po pitanju zaštite NATO i EU tajnih podataka proslijeđenih Crnoj Gori;
- planiranje i ostvarivanje međunarodne saradnje sa NSA drugih država i međunarodnim organizacijama, po pitanju zaključivanja i sprovođenja međunarodnih ugovora o međusobnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka;
- učestvovanje u izradi planova i programa Crne Gore za članstvo u međunarodnim organizacijama iz oblasti zaštite tajnih podataka;
- izvještavanje i informisanje o vršenju poslova Direkcije; i
- drugi poslovi u skladu sa propisima.

## Član 4

### 2. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

#### *U Odjeljenju za informatičku zaštitu tajnih podataka*

*Vrše se poslovi koji se odnose na primjenu mjera bezbjednosti za zaštitu tajnih podataka koji se primaju, obrađuju, prenose, čuvaju i arhiviraju u komunikaciono-informacionim sistemima i drugim elektronskim sistemima, od gubitka povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti, i to:*

- obezbjeđivanje primjene standarda i propisa iz oblasti informatičke zaštite tajnih podataka;
- prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje tajnih podataka NATO i EU u elektronskoj formi; obezbjeđivanje da su kriptografski sistemi, proizvodi i mehanizmi za zaštitu tajnih podataka adekvatno i efikasno odabrani, instalirani i održavani, nadzor nad rukovanjem kriptomaterijalima NATO i EU i nadzor nad proizvodnjom, distribucijom i čuvanjem kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;
- proizvodnja, distribucija i čuvanje kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;
- certifikovanje komunikaciono-informacionih sistema (CIS) i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju domaći, NATO i EU tajni podaci i certifikovanje prenosivih komunikaciono-informacionih sredstva i memorijskih medija koji se koriste u sistemu (CIS);
- zaštitu prostorija i opreme od rizika elektromagnetnog zračenja;
- procjenu mogućeg ugrožavanja bezbjednosti tajnih podataka od upada u informacioni sistem i upotrebe i uništavanja tajnih podataka koji su obrađeni i čuvani u komunikaciono-informacionim sistemima;
- edukaciju i podizanje CIS bezbjednosne svijesti;
- utvrđivanje metoda i bezbjednosnih procedura za prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje tajnih podataka u elektronskoj formi;
- zaštitu podataka prilikom obrade i čuvanja u komunikaciono-informacionim sistemima;
- instaliranje uređaja za čuvanje rezervnih kopija (back-up) tajnih podataka;
- uništavanje tajnih podataka u elektronskoj formi, memorijskih medija i uređaja za enkripciju podataka;
- pružanje stručne pomoći organima i organizacijama radi obezbjeđivanja informatičkih mjera zaštite tajnih podataka;
- ažuriranje web stranice Direkcije i
- drugi poslovi u skladu sa propisima.

*U razmjeni i zaštiti tajnih podataka sa NATO i EU, vrše se poslovi koji se odnose na:*

- bezbjednost komunikacija za izbor, upravljanje i održavanje kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje tajnih podataka (NCSA - National Communication Security Authority);
- sprovođenje bezbjednosne akreditacije komunikaciono-informacionih sistema i procesa u kojima se koriste tajni podaci (SAA - Security Accreditation Authority), koje obuhvata rješavanje po zahtjevu za certifikovanje sistema, vršenje bezbjednosne provjere sistema, izdavanje certifikata i privremenih certifikata i vođenje evidencije u vezi s tim i

- upravljanje materijalima za kriptografsku zaštitu tajnih podataka i bezbjedno rukovanje, čuvanje, distribuciju i evidenciju kriptomaterijala (NDA - National Distribution Authority).

#### **Član 5**

### **3. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU BEZBJEDNOST I ODGOVOR NA RAČUNARSKE INCIDENTE (CS/CIRT)**

#### ***U Odjeljenju za informatičku bezbjednost i odgovor na računarske incidente (CS/CIRT)***

*Vrše se poslovi koji se odnose na:*

- unaprjeđenje bezbjednosti i zaštitu mrežne infrastrukture;
- monitoring mreže sa ciljem identifikacije incidenata;
- usklađivanje aktivnosti lokalnih CIRT timova na teritoriji Crne Gore;
- održavanje kontakta sa ostalim državnim organima pravnim i fizičkim licima po pitanju očuvanja i unaprjeđenja informatičke bezbjednosti;
- razmjenu informacija sa nacionalnim CIRT/CERT timovima drugih država putem članstva u međunarodnim organizacijama;
- pružanje informacija i procjenu stanja informatičke bezbjednosti, izvještavanje drugih CIRT/CERT timova, sastavljanje izvještaja i upozorenja za ostale korisnike;
- izrada priručnika, softverskih alata i drugih korisnih informacija vezanih za sigurnije korišćenje informacionih tehnologija;
- prikupljanje informacija za identifikovanje sajber prijetnji, taktika, tehnika i postupaka koje koriste akteri u sajber prostoru;
- istraživanje aktuelnih i potencijalnih prijetnji u sajber prostoru;
- analiza opsega ranjivosti u hardveru i softveru, izrada smjernica koje se odnose na rizike i mjere kontrole vezane za nove prijetnje u sajber prostoru;
- prevenciju, obradu i otklanjanje posljedica od računarskih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema u mreži državnih organa, provjeru ranjivosti sistema, prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka o incidentima, testiranje i primjenu novih softverskih i hardverskih sistema za zaštitu IT resursa;
- monitoring IS u mreži državnih organa; obradu podataka i otklanjanje posljedica u smislu utvrđivanja pojave i težine incidenta, utvrđivanje uzroka incidenta, posredovanje u kontaktiranju ostalih strana koje su uključene u incident, otklanjanje ranjivosti u sistemu, obezbjeđivanja sistema i zaštite od mogućih incidenata;
- definisanje liste i zaštite kritične informatičke infrastrukture;
- identifikovanje rizika i primjenu adekvatnih mjera zaštite kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja kritične informatičke infrastrukture;
- provjeru bezbjednosti i ranjivosti sistema i implementaciju mjera zaštite za prevenciju incidentnih situacija i ublažavanja posljedica;
- razvijanje plana za upravljanje sajber incidentima i obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada Odjeljenja.

**Član 6**  
**4. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE**

***U Službi za opšte poslove i finansije***

*Vrše se poslovi koji se odnose na:*

- objedinjavanje programa rada i izvještaja o radu Direkcije;
- pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnog odnosa, akata vezanih za obračun zarada, naknada i drugih primanja državnih službenika,
- javne i povjerljive nabavke (pripreme plana javnih i povjerljivih nabavki, teksta odluke o pokretanju postupka javnih nabavki, odluka o dodjeli ugovora o nabavkama male vrijednosti, vođenje evidencije javnih nabavki, sačinjavanje izvještaja o sprovedenim javnim i povjerljivim nabavkama), pripremu i sačinjavanje ugovora koji sadrže tajne podatke – povjerljivi ugovori, obradu i korišćenje tajnih podataka kod nabavki koje su označene stepenom tajnosti;
- materijalno finansijske poslove, posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava, izradu finansijskog plana, blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava u skladu sa budžetom i finansijskim planom, poslovne knjige, periodične obračune i završne račune, izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru, blagajničko poslovanje i knjigovodstvene poslove;
- upoznavanje sa rezultatima vršenja unutrašnje revizije kroz nacrt revizorskog izvještaja i eventualno podnošenje prigovora, upoznavanje sa konačnim revizorskim izvještajem i predlogom plana aktivnosti za sprovođenje preporuka za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, praćenje realizacije prihvaćenih preporuka unutrašnje revizije, evidentiranje preporuka za koje nije postignuta saglasnost, sačinjavanje pisanog izvještaja o usvajanju plana aktivnosti i dostavljanje jedinici za unutrašnju reviziju i dostavljanje godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije nadležnom organu;
- izradu internih pravila i procedura za uspostavljanje i sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole;
- aktivnosti po pitanju rodne ravnopravnosti;
- izradu, ažuriranje i sprovođenje Plana integriteta Direkcije i saradnju sa nadležnim organima;
- vođenje evidencije podataka o zbirkama podataka o ličnosti;
- vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;
- postupanje po prijavama zviždača o pojavama i radnjama koje predstavljaju nastanak i razvoj korupcije, sukob interesa ili druge oblike nezakonitog i neetičkog ponašanja;
- saradnju sa nevladinim organizacijama i medijima i praćenje medijskih izvještaja;
- saradnju sa Upravom za kadrove, po pitanju stručnog usavršavanja zaposlenih i usmjeravanja službenika na potrebne obuke, seminare i kurseve, praćenje realizacije i vođenje evidencije o stručnom usavršavanju zaposlenih i za postupak oglašavanja slobodnih radnih mjesta ;
- vođenje Kadrovskeg informacionog sistema (KIS aplikacije);
- evidenciju primljenih poklona;
- prijem, vođenje evidencije i distribuciju domaćih tajnih podataka korisnicima i njihovo čuvanje u skladu sa standardima i propisima iz oblasti tajnih podataka;
- kancelarijske poslove: raspoređivanje, evidentiranje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta, vođenje djelovodnika i drugih knjiga, rukovanje pečatima i štambiljima i njihovo čuvanje,

- dostavu NATO i EU tajnih podataka koji se ustupaju Crnoj Gori i tajnih podataka koje Crna Gora dostavlja NATO i EU, sprovođenje adekvatnih mjera zaštite i procedura za rukovanje i zaštitu tajnih podataka prilikom njihovog pakovanja, transporta i dostave drugim državama i međunarodnim organizacijama, eksterna distribucija akata, vođenje evidencije o korišćenju motornih vozila, prevoz zaposlenih za službene potrebe i drugi poslovi u skladu sa propisima.

### III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

#### Član 7

Za izvršavanje poslova iz djelokruga Direkcije utvrđuje se ukupno 28 službeničkih radnih mjesta i to:

Red br.	Naziv radnog mjesta i uslovi za obavljanje poslova	Br. izv.	Opis poslova radnog mjesta
1.	<p><b>DIREKTOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VIII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti bezbjednosti i odbrane,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima</li> </ul>	1	<p><b>Predstavlja, rukovodi i organizuje rad u Direkciji za zaštitu tajnih podataka</b></p>

1. ODJELJENJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA			
2.	<p><b>Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VIII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo,</li> </ul>	1	<p><b>Rukovodi i koordinira rad Odjeljenja i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja, koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje rukovanja tajnim podacima i njihovom zaštitom;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje četiri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo B1),</li> <li>- poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- davanje instrukcija i uputstava u cilju efikasnijeg funkcionisanja Odjeljenja;</li> <li>- sprovođenje definisanih ciljeva iz oblasti zaštite tajnih podataka;</li> <li>- obezbjeđivanje primjene standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, pripremu i ažuriranje Instrukcija za rukovanje NATO i EU tajnim podacima;</li> <li>- koordiniranje aktivnosti koje obezbjeđuju zaštitu tajnih podataka koji su povjereni Crnoj Gori od strane drugih država i međunarodnih organizacija i predlaganje mjera u cilju poboljšanja zaštite tajnih podataka;</li> <li>- obradu tajnih podataka u vezi sa bezbjednosnim provjerama za strance;</li> <li>- pružanje pomoći u vezi izrade i primjene Zakona i podzakonskih akata;</li> <li>- učestvovanje u pripremi planova i programa Crne Gore za članstvo u međunarodnim organizacijama;</li> <li>- preduzimanje mjera radi obuke korisnika tajnih podataka i organa za postupanje sa tajnim podacima, u skladu sa standardima i propisima,</li> <li>- izradu prezentacija, pripremu obrazaca za implementaciju Zakona i vođenje evidencije realizovanih obuka iz oblasti tajnih podataka;</li> <li>- pripremanje analiza, informacija, izvještaja i drugih stručnih materijala;</li> <li>- izvješavanje i informisanje o vršenju poslova Direkcije i praćenje medijskih izvještaja;</li> <li>- vršenje i drugih poslova po nalogu direktora.</li> </ul>
3.	<p><b>Inspektor I – za kontrolu primjene mjera zaštite tajnih podataka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VIII nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti društvenih nauka-ostale društvene nauke,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vrši poslove inspekcijskog nadzora</b> u pogledu primjene mjera zaštite tajnih podataka propisanih zakonom i drugim propisima koji se odnose na zaštitu tajnih podataka u organima i organizacijama, kao i primjene međunarodnih ugovora koji se odnose na tajne podatke; sačinjava zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru, nalaže mjere za otklanjanje nedostataka u vezi sa razrjnom i</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo B1),</li> <li>- poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul>		<p>drugim radnjama obrade tajnih podataka;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nalaže mjere za unapređivanje zaštite tajnih podataka;</li> <li>- podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, krivične prijave i preduzima druge mjere u skladu sa Zakonom;</li> <li>- vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima, kao i druge propisane evidencije;</li> <li>- saraduje sa licima određenim za vršenje unutrašnje kontrole odgovornim za sprovođenje mjera zaštite tajnih podataka u organima i organizacijama;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Samostalni savjetnik I – za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima, NATO i EU sertifikata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VIII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo C1),</li> <li>- poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul>	<p><b>1</b></p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vođenje upravnog postupka po zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima i zahtjevima za izdavanje NATO i EU sertifikata za pristup NATO i EU tajnim podacima, praćenje stanja upravnog rješavanja, sačinjavanje i dostavljanje izvještaja;</li> <li>- podnošenje nadležnom organu zahtjeva za vršenje bezbjednosne provjere lica za koje je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima;</li> <li>- vođenje evidencije dostavljenih izvještaja o izvršenoj bezbjednosnoj provjeri, sa preporukom za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima i njihovo odlaganje uz predmete;</li> <li>- izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima, NATO i EU sertifikata za pristup NATO i EU tajnim podacima;</li> <li>- vođenje evidencije o podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima, izdatim i oduzetim dozvolama, NATO i EU sertifikatima;</li> <li>- pružanje pomoći u vezi sa izdavanjem i produženjem važenja dozvole za pristup tajnim podacima i korišćenjem tajnih podataka;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pripremanje izjave o postupanju sa tajnim podacima, obezbjeđivanje potpisivanja izjave i njeno odlaganje uz odgovarajući predmet;</li> <li>- redovne godišnje brifinge lica koja posjeduju NATO i EU sertifikate za pristup NATO i EU tajnim podacima;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
5.	<p><b>Samostalni savjetnik I – za međunarodnu saradnju</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo C1),</li> <li>- poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul>	1	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- učestvovanje u planiranju i ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti tajnih podataka;</li> <li>- priprema podataka za izradu ugovora o međusobnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka u cilju zaključivanja ugovora i učešće u pregovorima sa NSA drugih država i međunarodnim organizacijama;</li> <li>- pripremu mišljenja, stavova i prijedloga u vezi sa sporazumima, u dijelu koji se odnosi na tajne podatke;</li> <li>- učešće u izradi planova i programa Crne Gore za članstvo u međunarodnim organizacijama;</li> <li>- pripremanje i realizaciju bilateralnih i multilateralnih susreta, organizovanje regionalnih konferencija i drugih bilateralnih sastanaka iz oblasti zaštite tajnih podataka i usaglašavanje materijala i zaključaka;</li> <li>- kontinuiranu saradnju sa NATO Kancelarijom za bezbjednost (NOS) i Kancelarijom za bezbjednost Generalnog sekretarijata Savjeta EU (GSCSO), po pitanju zaštite NATO i EU tajnih podataka;</li> <li>- saradnju sa Stalnom misijom Crne Gore pri NATO, u oblasti tajnih podataka;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
6.	<p><b>Samostalni savjetnik II - za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima pravnim licima, NATO i EU sertifikata za pravna lica</b></p>	1	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vođenje upravnog postupka za rješavanje po zahtjevima pravnih lica za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima i</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti humanističkih nauka- engleski jezik,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>izdavanje NATO i EU sertifikata za pristup pravnog lica NATO i EU tajnim podacima;</li> <li>- potvrđivanje nadležnim organima za zaštitu tajnih podataka (NSA) da je ugovaraču/ podugovaraču izdata odgovarajuća dozvola za pristup tajnim podacima (FSC);</li> <li>- podnošenje nadležnom bezbjednosnom organu zahtjeva za sprovođenje bezbjednosne provjere pravnih lica i fizičkih lica u pravnom licu;</li> <li>- evidentiranje izvještaja o sprovedenoj bezbjednosnoj provjeri za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima, NATO i EU sertifikata, njihovo odlaganje uz predmet i čuvanje;</li> <li>- vođenje i ažuriranje evidencije o podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu, evidencije o izdatim i oduzetim dozvolama, NATO i EU sertifikatima;</li> <li>- pružanje pomoći u vezi sa izdavanjem i produženjem važenja dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu;</li> <li>- održavanje kontakata i razmjenu informacija sa NATO Kancelarijom za bezbjednost (NOS) i EU;</li> <li>- prevođenje propisa i drugih informacija NATO i EU iz oblasti tajnih podataka;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Samostalni savjetnik I – za fizičke mjere zaštite tajnih podataka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti društvenih nauka-ostale društvene nauke,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A2),</li> </ul>	<p><b>1</b></p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mjere fizičke i tehničke zaštite tajnih podataka u organima i organizacijama koje rade sa tajnim podacima;</li> <li>- pružanje pomoći, davanje preporuka i provjeravanje da li su ispunjeni bezbjednosno-tehnički uslovi u pogledu primjene mjera fizičke i industrijske zaštite tajnih podataka u organima i organizacijama koje rade sa tajnim podacima;</li> <li>- bezbjednosnu akreditaciju registara i kontrolnih tačaka iz člana 77 st. 2 i 3 Zakona o tajnosti podataka i izdavanje potvrde organima i organizacijama o ispunjenosti</li> </ul>

	<p>– poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</p>		<p>– mjerila i standarda fizičke i tehničke zaštite tajnih podataka;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pružanje pomoći u vezi obezbjeđenja primjene standarda prilikom nabavke mehaničkih i tehničkih bezbjednosnih uređaja i sistema za zaštitu objekata i prostora u kojima se radi sa tajnim podacima (sefova, kasa, brava, vrata i sistema za zaključavanje, sistema za kontrolu pristupa, alarmnih sistema i video nadzora, perimetarsku zaštitu, sigurnosno osvjetljenje, vanjske CCTV uređaje, uređaje za detekciju predmeta, za uništavanje tajnih podataka i sl.);</li> <li>– prijem i procesuiranje zahtjeva za vršenje bezbjednosne procjene ugroženosti objekata i prostorija u kojima se čuvaju, koriste i obrađuju tajni podaci;</li> <li>– prijem i procesuiranje zahtjeva za vršenje pregleda protiv prisluškivanja u bezbjednosnim zonama;</li> <li>– vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
<p>8.</p>	<p><b>Samostalni referent – operater za evidenciju tajnih podataka u Centralnom registru</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>– najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>– položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>– znanje engleskog jezika (nivo A1),</li> <li>– poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul> <p style="text-align: center;">ili</p> <p><b>profesionalno vojno lice podoficir</b></p>	<p>1</p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vođenje Centralnog registra NATO i EU tajnih podataka;</li> <li>– nadležnosti COSMIC kontrolnog oficira (CCO) zaduženog za NATO tajne podatke COSMIC TOP SECRET (CTS), i to: za fizičku zaštitu svih podataka označenih stepenom tajnosti CTS, vođenje i ažuriranje evidencije CTS podataka, evidencije lica koja su pristupala ovim podacima, ažuriranje evidencije svih registara sa kojima se razmjenjuju CTS podaci,</li> <li>– vođenje posebne evidencije NATO ATOMAL tajnih podataka u papirnoj i elektronskoj formi;</li> <li>– saradnju sa podregistri ma tajnih podataka u Stalnoj misiji Crne Gore pri NATO i Misiji Crne Gore pri EU, preko kojih se vrši prenos NATO i EU tajnih podataka Centralnom registru;</li> <li>– evidentiranje i čuvanje NATO i EU tajnih podataka prosljeđenih Crnoj Gori;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- evidentiranje korisnika NATO i EU tajnih podataka u Crnoj Gori, pripremanje pratećih akata, umnožavanje NATO i EU tajnih podataka, organizovanje dostave u skladu sa standardima i propisima;</li> <li>- vođenje ostalih propisanih evidencija za rukovanje NATO i EU tajnim podacima koji se čuvaju u Centralnom registru NATO i EU tajnih podataka;</li> <li>- prijem i razmjenu NATO tajnih podataka putem kriptozštićenih komunikaciono-informacionih i drugih elektronskih sistema;</li> <li>- sprovođenje mjera za otklanjanje eventualnih nepravilnosti utvrđenih vršenjem unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka;</li> <li>- uništavanje NATO i EU tajnih podataka, u skladu sa standardima i propisima, sačinjavanje evidencije uništenih tajnih podataka i izvještaja o uništavanju;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Samostalni referent – operater za evidenciju tajnih podataka u Centralnom registru</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A1),</li> <li>- poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>ili</i></p> <p><b>profesionalno vojno lice podoficir</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vođenje Centralnog registra NATO i EU tajnih podataka;</li> <li>- saradnju sa podregistrima tajnih podataka u Stalnoj misiji Crne Gore pri NATO i Misiji Crne Gore pri EU, preko kojih se vrši prenos NATO i EU tajnih podataka Centralnom registru;</li> <li>- evidentiranje i čuvanje NATO i EU tajnih podataka proslijeđenih Crnoj Gori;</li> <li>- vođenje posebne evidencije NATO ATOMAL tajnih podataka u papirnoj i elektronskoj formi;</li> <li>- evidentiranje korisnika NATO i EU tajnih podataka u Crnoj Gori, pripremanje pratećih akata, umnožavanje NATO i EU tajnih podataka, organizovanje dostave u skladu sa standardima i propisima;</li> <li>- vođenje ostalih propisanih evidencija za rukovanje NATO i EU tajnim podacima koji se čuvaju u Centralnom registru NATO i EU tajnih podataka;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- prijem i razmjenu NATO tajnih podataka putem kriptozštićenih komunikaciono-informacionih i drugih elektronskih sistema;</li> <li>- sprovođenje mjera za otklanjanje eventualnih nepravilnosti utvrđenih vršenjem unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka;</li> <li>- uništavanje NATO i EU tajnih podataka, u skladu sa standardima i propisima, sačinjavanje evidencije uništenih tajnih podataka i izvještaja o uništavanju;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
--	--	--	---

## 2. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

<p><b>10.</b> <i>Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodnih nauka – matematika i računarske nauke,</li> <li>- najmanje četiri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo B1)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>ili</i></p> <p style="text-align: center;"><b>profesionalno vojno lice oficir</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b><i>Rukovodi i koordinira rad Odjeljenja i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja, koji se odnose na:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje informatičke zaštite tajnih podataka;</li> <li>- davanje instrukcija i uputstava u cilju efikasnijeg funkcionisanja Odjeljenja;</li> <li>- certifikovanje komunikaciono-informacionih sistema (CIS) i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju domaći, NATO i EU tajni podaci;</li> <li>- izbor kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje domaćih, NATO i EU tajnih podataka;</li> <li>- nadzor nad rukovanjem kriptomaterijalima NATO i EU i nadzor nad proizvodnjom, distribucijom i čuvanjem kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;</li> <li>- vršenje kontrole bezbjednosnog načina rada CIS-a NATO i EU i jedinstvenog</li> </ul>
--	-----------------	--

			<p>sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- edukaciju i podizanje CIS bezbjednosne svijesti, pripremu prezentacija i obrazaca za implementaciju Zakona;</li> <li>- davanje predloga u dijelu informatičke zaštite tajnih podataka prilikom izrade propisa i izrade procedura za prenos podataka u/iz CIS;</li> <li>- edukaciju i podizanje CIS bezbjednosne svijesti;</li> <li>- pripremu prezentacija i obrazaca za implementaciju Zakona;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu direktora.</li> </ul>
<p>11.</p>	<p><b>Samostalni savjetnik I za informatičke mjere zaštite tajnih podataka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodnih nauka-matematika i računarske nauke,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanja engleskog jezika (nivo B1)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>ili</i></p> <p><b>profesionalno vojno lice oficir</b></p>	<p>1</p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprovođenje postupka certifikacije komunikaciono-informacionih sistema (CIS) i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju domaći, NATO i EU tajni podaci;</li> <li>- sprovođenje bezbjednosnih procedura, administracija, korisnička podrška i obuka za potrebe komunikaciono-informacionih sistema i procesa za prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje tajnih podataka NATO i EU;</li> <li>- procjenu mogućeg ugrožavanja bezbjednosti tajnih podataka od upada u informacioni sistem;</li> <li>- upravljanje i održavanje kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje domaćih tajnih podataka;</li> <li>- rukovanje kriptomaterijalima NATO i EU i proizvodnju, distribuciju i čuvanje kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;</li> <li>- pružanje pomoći na implementaciji standarda za zaštitu od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja (TEMPEST);</li> <li>- prijem i procesuiranje zahtjeva za mjerenje zaštite od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja prostorija (TEMPEST mjerenje);</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- instaliranje uređaja za čuvanje i back-up tajnih podataka;</li> <li>- certifikovanje prenosivih komunikaciono-informacionih sredstva i memorijskih medija koji se koriste u sistemu;</li> <li>- uništavanje tajnih podataka sačinjenih u elektronskoj formi, memorijskih medija i uređaja za enkripciju podataka, vođenje evidencije i sačinjavanje izvještaja o uništavanju;</li> <li>- davanje predloga u dijelu informatičke zaštite tajnih podataka prilikom izrade propisa i izrade procedura za prenos podataka u/iz CIS;</li> <li>- pružanje stručne pomoći pravnim licima i davanje preporuka za implementaciju informatičkih mjera zaštite tajnih podataka i kontrolu u odnosu na obezbjeđivanje informatičkih mjera zaštite;</li> <li>- ažuriranje internet stranice Direkcije;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Samostalni savjetnik I – za informatičke mjere zaštite tajnih podataka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodnih nauka – matematika i računarske nauke,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanja engleskog jezika (nivo B1)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>ili</i></p> <p><b>profesionalno vojno lice oficir</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprovođenje postupka certifikacije komunikaciono-informacionih sistema (CIS) i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju domaći, NATO i EU tajni podaci;</li> <li>- sprovođenje bezbjednosnih procedura, administracija, korisnička podrška i obuka za potrebe komunikaciono-informacionih sistema i procesa za prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje domaćih tajnih podataka;</li> <li>- procjenu mogućeg ugrožavanja bezbjednosti tajnih podataka od upada u informacioni sistem;</li> <li>- upravljanje i održavanje kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje NATO i EU tajnih podataka;</li> <li>- rukovanje kriptomaterijalima NATO i EU i proizvodnju, distribuciju i čuvanje kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pružanje pomoći na implementaciji standarda za zaštitu od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja (TEMPEST);</li> <li>- prijem i procesuiranje zahtjeva za mjerenje zaštite od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja prostorija (TEMPEST mjerenje);</li> <li>- zaštitu tajnih podataka prilikom njihove obrade i čuvanja u CIS-u (sistemski administrator);</li> <li>- instaliranje uređaja za čuvanje i back-up tajnih podataka;</li> <li>- certifikovanje prenosivih komunikaciono-informacionih sredstva i memorijskih medija koji se koriste u sistemu;</li> <li>- uništavanje tajnih podataka sačinjenih u elektronskoj formi, memorijskih medija i uređaja za enkripciju podataka, vođenje evidencije i sačinjavanje izvještaja o uništavanju;</li> <li>- davanje predloga u dijelu informatičke zaštite tajnih podataka prilikom izrade propisa i izrade procedura za prenos podataka u/iz CIS;</li> <li>- pružanje stručne pomoći državnim organima i davanje preporuka za implementaciju informatičkih mjera zaštite tajnih podataka i kontrola u odnosu na obezbjeđivanje informatičkih mjera zaštite;</li> <li>- administraciju portala za on-line obuku državnih službenika o poznavanju propisa iz oblasti tajnih podataka;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
--	--	--	--

<b>3. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU BEZBJEDNOST I ODGOVOR NA RAČUNARSKIE INCIDENTE (CS/CIRT)</b>			
<b>13.</b>	<b><i>Načelnik Odjeljenja za informatičku bezbjednost i odgovor na računarske incidente (CS/CIRT)</i></b>	<b>1</b>	<b><i>Rukovodi i koordinira rad Odjeljenja i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja, koji se odnose na:</i></b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodno–matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka,</li> <li>- najmanje četiri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A2)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- odlučivanje o najsloženijim stručnim pitanjima iz djelokruga Odjeljenja;</li> <li>- kreiranje pravaca razvoja ICS;</li> <li>- kontrolu interoperabilnosti i sigurnosti ICS;</li> <li>- koordiniranje implementacijom standarda i aktivno učestvuje u kreiranju nacionalnih standarda i propisa koji uređuju ovu oblast;</li> <li>- predlaganje i kontrolu nabavke ICT opreme;</li> <li>- rukovođenje stručnim usavršavanjem zaposlenih iz djelokruga Odjeljenja;</li> <li>- implementaciju usvojenih standarda i učešće u izradi bezbjednosnih politika;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Samostalni savjetnik II za (CS/CIRT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodno– matematičkih nauka, fakultet iz oblasti tehničko- tehnoloških nauka,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanja engleskog jezika (nivo B1)</li> </ul>	<p><b>1</b></p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripremu stručne osnove za izradu odgovarajućih djelova informacione bezbjednosti;</li> <li>- predlaganje mjera za izradu strateškog pravca;</li> <li>- učestvovanje u izradi preporuka i smjernica za informatičku bezbjednost i zaštitu informacija u sajber prostoru;</li> <li>- organizovanje sastanaka u cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sprovođenja usvojenih strategija i akcionih planova;</li> <li>- podizanje nivoa svijesti u dijelu promocije sigurnog korišćenja interneta;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>

<p>15.</p> <p>16.</p>	<p><b>Samostalni savjetnik I za (CS/CIRT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodno-matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo B1)</li> </ul>	<p>2</p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oblast prevencije računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema;</li> <li>- učestvovanje u izradi bezbjednosnih politika, preporuka i smjernica za informatičku bezbjednost i zaštitu informacija u sajber prostoru;</li> <li>- saradnju na nacionalnom nivou sa relevantnim entitetima, ključnim institucijama u vezi informatičke bezbjednost, razmjeneinformacija o bezbjednosnim rizicima i incidentima;</li> <li>- pripremu analitičkih materijala o informatičkoj bezbjednosti, analiziranje sajber incidenata i postojećeg stanja bezbjednosti sistema;</li> <li>- praćenje i analizu trendova na području informatičke bezbjednosti;</li> <li>- saradnju sa regionalnim organizacijama radi razmjene informacija o rizicima za bezbjednost ICT sistema;</li> <li>- učešće u pripremi odgovarajućih stručnih članaka, dokumenata, studija, projekata, izvještaja;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
<p>17.</p> <p>18.</p>	<p><b>Samostalni savjetnik I za (CS/CIRT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodno-matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> </ul>	<p>2</p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripremu i praćenje realizacije procedura za korišćenje servisa i softvera;</li> <li>- pripremu analitičkih materijala o implementiranim servisima;</li> <li>- obavljanje poslova iz oblasti prevencije, obrade i otklanjanja posljedica od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A2)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- analiziranje postojećeg stanja i bezbjednosti sistema;</li> <li>- pružanje stručne pomoći organima državne uprave u oblasti informatičke bezbjednosti;</li> <li>- obavještavanje državnih organa o standardima i mjerama;</li> <li>- praćenje sistema upozoravanja u realnom vremenu, radi olakšanog dijeljenje informacija o novim prijetnjama, sajber napadima, ranjivosti informatičke bezbjednosti;</li> <li>- učestvovanje u pripremi odgovarajućih dokumenata, analiza, studija, projekata, izvještaja;</li> <li>- izdavanje raznih upozorenja i alarma o rizicima vezanim za informacionu bezbjednost</li> <li>- istraživanje mogućih zaraženih ili hakovanih web site-ova/računara koji se nalaze u crnogorskom sajber prostoru i obavještavanje vlasnika sajtova o problemu;</li> <li>- analizu ranjivosti informacionih sistema;</li> <li>- istraživanje moguće zaraženih ili hakovanih web site-ova/računara koji se nalaze u mreži državnih organa;</li> <li>- promociju korišćenja sigurnog interneta;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
19.	<p><b>Samostalni savjetnik II za (CS/CIRT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VIII nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodno-matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima.</li> </ul>	1	<p><b>- Vršiti poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praćenje NATO blackliste IP i URL adresa;</li> <li>- davanje preporuka i njihova implementacija u mreži državnih organa;</li> <li>- analizu i monitoring komunikacione opreme i servisa u mreži državnih organa;</li> <li>- učestvovanje u definisanju načina unapređenja mreže državnih organa;</li> <li>- obavljanje poslova iz oblasti prevencije, obrade i otklanjanja posljedica od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema;</li> <li>- učestvovanje u procesu analize funkcionalnosti WAN mreže državnih organa;</li> <li>- monitoring mreže u cilju pronalaska incidenata;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- održavanje hardverske infrastrukture Odjeljenja</li> <li>- analizu ranjivosti informacionih sistema;</li> <li>- održavanje infrastrukture Odjeljenja;</li> <li>- istraživanje mogućih zaraženih ili hakovanih web site-ova/računara koji se nalaze u mreži državnih organa;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;.</li> </ul>
<p>20.</p>	<p><b>Samostalni savjetnik I za (CS/CIRT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodno-matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo B1)</li> </ul>	<p>1</p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dijeljenje, praćenje, prikupljanje, analiziranje prijetnji po kritičnu informatičku infrastrukturu, na nacionalnom nivou;</li> <li>- sprovođenje nacionalnih, regionalnih i međunarodnih strategija saradnje za zaštitu kritične informatičke infrastrukture;</li> <li>- održavanje hardverske infrastrukture Odjeljenja</li> <li>- izdavanje ranih upozorenja o rizicima po bezbjednost informacionih sistema u mreži državnih organa;</li> <li>- analizu ranjivosti informacionih sistema;</li> <li>- saradnju sa svim ključnim nosiocima kritične informatičke infrastrukture u Crnoj Gori, razmjenu informacija o sajber incidentima i drugim informacijama vezanim za napade i ranjivost;</li> <li>- razvoj mehanizama za olakšavanje identifikacije kritične informatičke infrastrukture zajedno sa ključnim nosiocima kritične informatičke infrastrukture;</li> <li>- zaštitu kritične informatičke infrastrukture kroz pristup upravljanja rizicima i analizu rizika;</li> <li>- vođenje i koordinaciju nacionalnih programa i politike kritične informatičke infrastrukture;</li> <li>- razvoj alata za zaštitu kritične informatičke infrastrukture i scenarija prijetnje;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
21.	<p><b>Samostalni savjetnik I za (CS/CIRT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A2)</li> </ul>	1	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripremu stručne osnove za izradu odgovarajućih djelova informacione bezbjednosti;</li> <li>- predlaganje mjera za izradu strateškog pravca;</li> <li>- učestvovanje u izradi preporuka i smjernica za informatičku bezbjednost i zaštitu informacija u sajber prostoru;</li> <li>- organizovanje sastanaka u cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sprovođenja usvojenih strategija i akcionih planova;</li> <li>- podizanje nivoa svijesti u dijelu promocije sigurnog korišćenja interneta;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
22.	<p><b>Viši savjetnik III za (CS/CIRT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodnih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko- tehnoloških nauka,</li> <li>- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u VII1 ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A2)</li> </ul>	1	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obavještavanje državnih organa o standardima i mjerama informatičke bezbjednosti;</li> <li>- održavanje i ažuriranje sadržaja na portalu CIRT.ME, materijalima vezanim za bezbjednost prilagođenim novim trendovima i aktuelnim dešavanjima (savjeti, upozorenja, obavještenja, gostovanja, smjernice, priručnici, prezentacije);</li> <li>- priprema i praćenje realizacije procedura za korišćenje servisa i softvera;</li> <li>- priprema analitičkih materijala o implementiranim servisima;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;.</li> </ul>
23.	<p><b>Samostalni/a savjetnik III za (CS/CIRT)</b></p>	1	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praćenje i učestvovanje u prevenciji, obradi i otklanjanju posljedica od računarskih</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti prirodnih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko- tehnoloških nauka,</li> <li>- najmanje jedna godina radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A2)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>bezbjedonosnih incidenata na internetu;</li> <li>- prijem, analizu i rješavanje prijava podnesenih od strane institucija;</li> <li>- vođenje evidencije i statistike prijavljenih incidenata;</li> <li>- održavanje hardverske infrastrukture Odjeljenja;</li> <li>- učešće u pripremi izvještaja, analiza, studija, projekata i drugih dokumenata za potrebe Odjeljenja;</li> <li>- učešće u pripremi materijala o informatičkoj bezbjednosti, analizi sajber incidenata i postojećeg stanja i bezbjednosti sistema;</li> <li>- praćenje i analiziranje trendova na području informatičke bezbjednosti;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
24.	<p><b>Referent za (CS/CIRT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- III ili IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima u IV1 ili III nivou kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A1),</li> <li>- poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul>	1	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prijem prijava podnesenih od strane institucija;</li> <li>- vođenje evidencije i statistike prijavljenih incidenata;</li> <li>- tehničku pripremu izvještaja, analiza, studija, projekata i drugih dokumenata za potrebe Odjeljenja;</li> <li>- učešće u pripremi materijala o informatičkoj bezbjednosti;</li> <li>- praćenje trendova na području informatičke bezbjednosti;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>

<b>4. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE</b>			
25.	<p><b>Načelnik Službe za opšte poslove i finansije</b></p>	1	<p><b>Rukovodi i koordinira radom Službe i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Službe, koji se odnose na:</b></p>

<p>VIII nivo kvalifikacije obrazovanja,  fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo ili ekonomija,  najmanje četiri godine radnog iskustva,  položen stručni ispit za rad u državnim organima,  poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- upravljanje ljudskim resursima;</li> <li>- davanje instrukcija i uputstava u cilju efikasnijeg funkcionisanja Službe;</li> <li>- izradu programa rada i izvještaja o radu;</li> <li>- nadzor i kontrolu nad izvršenjem budžeta Direkcije;</li> <li>- staranje o ažurnosti i zakonitosti vođenja računovodstvenih, finansijskih i opštih poslova;</li> <li>- postupanje po prijavama zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije;</li> <li>- vođenje i ažuriranje Kadrovskog informacionog sistema kroz KIS aplikaciju;</li> <li>- izrada Kadrovskog plana Direkcije;</li> <li>- izradu internih pravila i procedura za uspostavljanje i sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole;</li> <li>- upoznavanje sa rezultatima vršenja unutrašnje revizije, revizorskim izvještajem i predlogom plana aktivnosti za sprovođenje preporuka za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, praćenje realizacije prihvaćenih preporuka, evidentiranje preporuka za koje nije postignuta saglasnost i dostavljanje godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije nadležnom organu;</li> <li>- saradnju sa nevladinim organizacijama (informisanje, konsultovanje i uključivanje NVO u rad radnih tijela, evidentiranje ostvarene saradnje organa i NVO, komunikacija sa NVO i dr.) i vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;</li> <li>- saradnju sa Upravom za kadrove u vezi stručnog usavršavanja zaposlenih i usmjeravanja službenika na potrebne obuke, seminare, kurseve i saradnju u dijelu oglašavanja slobodnih radnih mjesta;</li> <li>- učešće u aktivnostima na realizaciji akcionih planova;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu direktora.</li> </ul>
--	---

<p>26.</p>	<p><b>Viši savjetnik I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- fakultet iz oblasti društvenih nauka-ekonomija,</li> <li>- najmanje tri godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki,</li> <li>- poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul>	<p>1</p>	<p><b>Vrši poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- učešće u izradi planova javnih i povjerljivih nabavki;</li> <li>- izradu odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki;</li> <li>- vođenje evidencije javnih i povjerljivih nabavki;</li> <li>- pripremu godišnjeg izvještaja o javnim i povjerljivim nabavkama;</li> <li>- realizaciju postupaka javnih i povjerljivih nabavki;</li> <li>- priprema podataka za izradu ugovora koji sadrže tajne podatke – povjerljivi ugovori;</li> <li>- obradu i korišćenje tajnih podataka kod nabavki koje su označene stepenom tajnosti;</li> <li>- izradu informacija, izvještaja i drugih materijala;</li> <li>- ažuriranje i praćenje sprovođenja Plana integriteta Direkcije;</li> <li>- saradnju sa drugim državnim organima;</li> <li>- aktivnosti po pitanju rodne ravnopravnosti i učešće u pripremi i sprovođenju Plana aktivnosti;</li> <li>- učešće u pripremi Izvještaja o radu;</li> <li>- pripremu podataka za ažuriranje internet stranice Direkcije;</li> <li>- praćenje realizacije i vođenje evidencije o stručnom usavršavanju zaposlenih;</li> <li>- evidenciju podataka o zbirkama podataka o ličnosti;</li> <li>- pripremu podataka za obračun zarada i drugih ličnih primanja zaposlenih;</li> <li>- korišćenje, obradu i čuvanje podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
<p>27.</p>	<p><b>Samostalni referent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> </ul>	<p>1</p>	<p><b>Vrši administrativno tehničke poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prijem i vođenje evidencije domaćih tajnih podataka i njihovu distribuciju, u skladu sa standardima i propisima iz oblasti tajnih podataka;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- prijem akata i vođenje evidencije primljenih akata kroz djelovodnike i druge knjige evidencije i dostavljanje u rad organizacionim jedinicama;</li> <li>- otpremanje akata, administrativno-tehničku obradu i vođenje evidencije otpremljenih akata, kroz djelovodnike i druge knjige evidencije;</li> <li>- razvođenje i arhiviranje akata i predmeta, vođenje arhivske knjige i čuvanje arhivskih predmeta;</li> <li>- rukovanje pečatima i štambiljima, njihovo čuvanje i staranje o zakonitom korišćenju;</li> <li>- vođenje blagajničkog poslovanja (podizanje i isplata gotovine, obračun i isplata dnevnica za službena putovanja i dr.), vođenje knjige blagajne i usaglašavanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim; vođenje knjigovodstva osnovnih sredstava, vršenje revalorizacije i amortizacije osnovnih sredstava i čuvanje i arhiviranje knjigovodstvene dokumentacije;</li> <li>- vođenje rokovnika obaveza i sastanaka direktora i evidenciju telefonskih poziva za potrebe direktora;</li> <li>- prijem, evidenciju, distribuciju, odlaganje i čuvanje akta sa i bez oznake tajnosti, za potrebe direktora;</li> <li>- vođenje evidencije primljenih poklona;</li> <li>- korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
28.	<p><b>Samostalni referent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- položen vozački ispit „B“ kategorije,</li> <li>- znanje engleskog jezika (nivo A1)</li> </ul>	1	<p><b>Vrši administrativno tehničke i druge poslove koji se odnose na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primanje i dostavljanje NATO i EU tajnih podataka koji se ustupaju Crnoj Gori i tajnih podataka koje Crna Gora dostavlja NATO i EU, u skladu sa standardima i propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka i odgovoran je za njihovu zaštitu;</li> <li>- pakovanje tajnih podataka, na način da budu zaštićeni od neovlašćenog otkrivanja, čuvanje i odgovornost u pogledu bezbjednosti tajnih podataka prilikom njihove razmjene;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprovođenje adekvatnih bezbjednosnih mjera i procedura za rukovanje i zaštitu tajnih podataka prilikom njihovog transporta i dostave drugim državama i međunarodnim organizacijama i stalno držanje podataka pod ličnom kontrolom;</li> <li>- vođenje evidencije o korišćenju motornog vozila i sačinjavanje izvještaja o stanju motornog vozila;</li> <li>- eksternu distribuciju akata;</li> <li>- poslove vozača za potrebe Direkcije;</li> <li>- dnevni pregled vozila;</li> <li>- održavanje motornih vozila i obezbjeđivanje goriva za službene potrebe;</li> <li>- vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</li> </ul>
--	--	--	--

Za lica iz stava 1 ovog člana vrši se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina u skladu sa propisom Vlade.

#### **Član 8**

Radna mjesta iz člana 7 utvrđena pod red. br. od 2-24, i 27-28 ovog pravilnika, popunjavaju se bez javnog oglašavanja.

#### **Član 9**

Prije zasnivanja radnog odnosa u Direkciji sprovodi se postupak bezbjednosne provjere radi izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima, u skladu sa Zakonom.

#### **Član 10**

Radna mjesta profesionalnih vojnih lica (oficira i podoficira) u Direkciji i uslovi za njihovo vršenje posebno se prikazuju Formacijom Vojske Crne Gore.

### **III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 11**

U Direkciji se, radi stručnog osposobljavanja, mogu zaposliti jedan ili više pripravnika sa III, IV1, V, VI ili VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja.

#### **Član 12**

Raspoređivanje službenika Direkcije, saglasno ovom pravilniku, izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

**Član 13**

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za zaštitu tajnih podataka broj:04-416/20-2 od 22.10.2020. godine.

**Član 14**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Direkcije, a nakon utvrđivanja od strane Vlade Crne Gore.

Broj: 01-392/21

Podgorica, 17.06.2021. godine

Stupa na snagu: 25 .06.2021. godine



ORGANIZACIONA ŠEMA DIREKCIJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

